



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAČKOJ
I INVALIDSKOJ ZAŠTITI**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na sjednici Trećeg vanrednog zasijedanja u 2025. godini, dana 28.februara 2025. godine.

Broj: 011/25-412/2-01

Podgorica, 07. mart 2025. godina

PREDSJEDNIK CRNE GORE

Jakov Milatović



Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na sjednici Trećeg vanrednog zasijedanja u 2025. godini, dana 28. februara 2025. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAČKOJ I INVALIDSKOJ ZAŠTITI

Član 1

U Zakonu o boračkoj i invalidskoj zaštiti („Službeni list RCG“, broj 69/03 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 1/15 i 52/16), u članu 1 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) članova porodica umrlih boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i civilnih žrtava rata.“.

Član 2

U članu 2 stav 1 poslije riječi: „porodicama palih boraca,“ dodaju se riječi: „porodicama civilnih žrtava rata,“.

U tački 5 poslije riječi „prava“ tačka se zamjenjuje tačka-zarezom, a poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

„6) pogibije ili nestanka civilnog lica tokom oružanih sukoba.“.

Član 3

U članu 6 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) članovi porodice umrlog borca, vojnog invalida, civilnog invalida rata i civilne žrtve rata.“.

Član 4

Član 10 briše se.

Član 5

U članu 13 stav 1 tačka 2 riječi: „pa je zbog toga nastupila njegova invalidnost“ zamjenjuju se riječima: „zbog čega je nastupio invaliditet“.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) zadobio pogoršanje bolesti koja je postojala prije stupanja u Vojsku, odnosno vojnu službu van Crne Gore u okviru međunarodnih obaveza koje je preuzela Crna Gora, zbog čega je nastupio invaliditet od najmanje 60%.“.

Član 6

U članu 17 stav 2 tačka 1 riječi: „koju je pali borac izdržavao“ brišu se.

U tački 2 riječi: „koje je pali borac izdržavao“ brišu se.

U stavu 3 poslije riječi „života“ zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: „ako ih je pali borac izdržavao.“ brišu se.

Član 7

U članu 18 stav 1 riječ „lice“ zamjenjuje se riječima: „državljanin Crne Gore“.

Član 8

Poslije člana 18 dodaju se novo potpoglavlje i novi član koji glase:

„4a. Civilna žrtva rata

Član 18a

Civilna žrtva rata, u smislu ovog zakona, je državljanin Republike Crne Gore odnosno državljanin bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili Savezne Republike Jugoslavije koji je, kao civilno lice, poginuo ili nestao tokom oružanih sukoba na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, poslije 17. avgusta 1990. godine.“.

Član 9

U poglavlju „II KORISNICI PRAVA“ naziv potpoglavlja 5 i član 19 mijenjaju se i glase:

„5. Članovi porodice borca, vojnog invalida, civilnog invalida rata i civilne žrtve rata

Član 19

Članom porodice borca, vojnog invalida, civilnog invalida rata i civilne žrtve rata smatra se član porodice umrlog borca, umrlog vojnog invalida, civilnog invalida rata i civilne žrtve rata.

Članovi porodice borca, vojnog invalida, civilnog invalida rata i civilne žrtve rata, u smislu ovog zakona, su državljani Crne Gore i to:

- 1) uža porodica;
- 2) roditelji, kao i očuh, maćeha i usvojnici;
- 3) brat i sestra.“.

Član 10

U članu 27 stav 2 riječi: „od 307,00 eura“ zamjenjuju se riječima: „od 860,00 eura“.

Član 11

U članu 28 stav 3 mijenja se i glasi:

„Mjesečni iznos lične invalidnine određuje se u procentu od osnova utvrđenog članom 27 stav 2 ovog zakona i iznosi za:

- I grupu - 100%;
- II grupu - 76%;
- III grupu - 58%;
- IV grupu - 44%;
- V grupu - 32%;
- VI grupu - 21%;
- VII grupu - 16%;

- VIII grupu - 11%;
- IX grupu - 10%;
- X grupu - 9%.”.

Član 12

U članu 34 stav 1 poslije riječi: „članovi uže porodice palog borca” dodaju se zarez i riječi: „članovi uže porodice civilne žrtve rata”.

Član 13

U članu 35 stav 1 mijenja se i glasi:

„Članovi porodice palog borca iz člana 17 stav 2 tačka 2 ovog zakona, članovi porodice civilne žrtve rata i članovi porodice vojnog invalida iz člana 19 stav 2 tačka 2 ovog zakona od I do VII grupe, imaju pravo na porodičnu invalidninu iako su članovi uže porodice ostvarili ovo pravo.”.

U stavu 2 poslije riječi „borca“ dodaju se riječi: „i civilne žrtve rata“.

Član 14

U članu 36 stav 1 riječi: „od 10%“ zamjenjuju se riječima: „od 15%“.

U stavu 2 poslije riječi „borca,“ dodaju se riječi: „civilne žrtve rata,“.

Član 15

U članu 38 stav 1 mijenja se i glasi:

„Roditelj palog borca i civilne žrtve rata koji nije imao druge djece, bračni drug palog borca i civilne žrtve rata koji nema djece, kao i dijete palog borca i civilne žrtve rata, pored prava na porodičnu invalidninu, imaju i pravo na uvećanu porodičnu invalidninu.”.

Član 16

U članu 41 stav 2 poslije riječi „borca“ dodaju riječi: „i članovi porodice civilne žrtve rata”.

Član 17

U članu 43 stav 1 poslije riječi „borca“ dodaju se riječi: „i članovi porodice civilne žrtve rata“.

Tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) staračke naknade;”.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Pravo na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja, bez obzira na uslove iz stava 1 ovog člana, imaju:

- djeca palog borca i civilne žrtve rata do navršene 15. godine života, odnosno do završetka školovanja, a najkasnije do navršene 27. godine života;

- članovi porodice palog borca i civilne žrtve rata ako su nesposobni za rad i privređivanje, za vrijeme dok ta nesposobnost traje, pod uslovom da je nesposobnost nastupila prije navršene 15. godine života.”.

Član 18

U članu 46 stav 2 poslije riječi: „civilnih invalida rata“ dodaje se zarez, a riječi: „i članovi porodice palog borca,“ zamjenjuju se riječima: „članovi porodice palog borca i članovi porodice civilne žrtve rata,“.

Član 19

U članu 47 stav 1 tačka 1 poslije riječi „penzijskom“ dodaju se riječi: „i invalidskom“.
Tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) borcu koji je vršio vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve ili za ciljeve državne bezbjednosti u oružanim akcijama poslije 17. avgusta 1990. godine na poziv Vojske Jugoslavije, ako im je to vrijeme utvrđeno kao poseban staž osiguranja u dvostrukom trajanju po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;“.

Član 20

Član 62 mijenja se i glasi:

„U slučaju smrti korisnika prava, licu koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova, ako to pravo nije ostvarilo po drugom osnovu.

Naknada pogrebnih troškova određuje se u visini prosječne mjesečne zarade bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori za mjesec koji prethodi mjesecu u kom se ostvaruje pravo.

Zahtjev za naknadu pogrebnih troškova podnosi se u roku od 90 dana od dana smrti korisnika prava.“.

Član 21

Poslije člana 68 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 68a

Činjenica da je lice od koga članovi porodice izvode pravo po odredbama ovog zakona poginulo ili nestalo u slučajevima iz člana 18a ovog zakona utvrđuje se samo pisanim dokaznim sredstvima iz vremena kad je to lice poginulo ili nestalo.“.

Član 22

U članu 74 stav 4 riječ „pet“ zamjenjuje se riječju „tri“.

Član 23

Poslije člana 89 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 89a

Mjesečna novčana primanja koja nijesu mogla biti isplaćena jer korisnik prava nije dostavio potvrdu o redovnom školovanju, dokaz o promjeni adrese ili drugi dokaz neophodan za isplatu, naknadno će se isplatiti najviše za 12 mjeseci unazad računajući od dana kad, po dostavljanju potrebnih dokaza za isplatu mjesečnih novčanih primanja, korisnik podnese zahtjev za isplatu.“.

Član 24

Poslije člana 98 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 98a

Korisnici prava na ličnu invalidninu, porodičnu invalidninu, uvećanu porodičnu invalidninu, dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica, ortopedskog dodatka i novčane naknade materijalnog obezbjeđenja, koji su to pravo ostvarili po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa korišćenjem tog prava u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 25

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 09-2/25-6/11
EPA 455 XXVIII
Podgorica, 28. februara 2025.godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 28. SAZIVA

PREDSJEDNIK
Andrija Mandić

